

BECE BOOSTER
GHANAIAN LANGUAGE(ASANTE TWI)
Essay and Objective
2 hours

2&1

Name:

Index number:

DAS B.E.C.E PERFORMANCE BOOSTER

BASIC EDUCATION CERTIFICATE MOCK

GHANAIAN LANGUAGE (ASANTE TWI)

1hr:45minutes

[100 marks]

*Write your **name** and **index number** in **ink** in the spaces provided above*

*This booklet consists of two papers. Paper 2 is in three parts: **A, B and C**. Answer one question section A and all questions in section B and C.*

Answer paper 2 in the answer booklet.

Paper 2 will last 1 hour after which the answer booklet will be collected

Answer paper 1 on your objective test answer sheet

Do not start paper 1 until you are told to do so. Paper 1 will last 35 minutes

PAPER 2. 60MARKS 1HOUR

Saa ɔfa yi wɔ afa ahodoɔ mmiensa, ɔfa I, ɔfa II, ɔfa III. Bua nsemmisa baako firi ɔfa I na bua nsemmisa a ewɔ ɔfa II ne III nyinaa

ɔFA I COMPOSITION - SUSUTWERE (30 MARKS)

1. Fa nsemfua beye ɔha aduonum twere deɛ edidi soɔ yi mu baako ho asem.
 - a. Twere krataa kɔma w'adamfo a ɔwɔ sukuu foforo mu na kyere no nsrahwe bi a wokɔɔ no nnansa yi.
 - b. Kyere sedee wɔnwono kenten anaa kete.
 - d. Wope se woye Tikyani anaa Neese?
 - e. Twere ogyahyehyeɛ bi a esii wɔ wo kurom ne deɛ esii akyire.

SECTION B COMPREHENSION(10 marks)

2. *Kenkan deɛ edidi soɔ yi na bua nsemmisa no nyinaa.*

Da koro bi maame bi ne ne ba ketewa bi kɔɔ afuom. ɔde abɔfra no kɔtoɔ dua bi ase. Bere a ɔreye adwuma no, abɔfra no suie. ɔkɔmaa no nufɔɔ sane dedaa no dua no ase. ɔkɔtoaa n'adwuma so. Abɔfra no sane suu bio. Saa bere yi, ɔkɔree mmɔborɔhunufɔɔ bi bekotoɔ abɔfra no nkyen de n'ataban huhuu ne ho. Maame no huu saa no, ɔbɔɔ hu na ɔteaa mu. ɔrekɔ ne ba no ho ara pe, na ɔkɔree no tu kɔee. ɔsane kɔmaa abɔfra no nufɔɔ bio de no hyee n'akyi. ɔkɔɔ fie no wanka hwee ankyere ne kunu.

Adeɛ kyeeɛ no, maame no sane kɔɔ afuom hɔ. Asem korɔ no sane sii bio. Da no deɛ ɔbɔɔ ne kunu amannee, nanso wannye n'asem no anni. Ne nnansa soɔ no maame no sane kɔɔ afuo no mu. Abɔfra no firii aseɛ suie no, maame no kɔfreɛ ne kunu no. Papa no faa n'agyan ne mmemma mmiensa. Wɔduruu afuo no mu no, maame no maa ne kunu no kɔhuntee bere a ɔreye adwuma.

Abɔfra no suu dendenden. Deɛ papa no hunuu ne se, ɔkɔree no abebutu abɔfra no ho. Papa no ho dwirii no. ɔgyeneɛ n'ani se ɔto n'agyan no abɔ ɔkɔree no. ɔkɔree no twee ne ho na agyan no wɔɔ abɔfra no. ɔkɔree no tu kɔɔ dua bi so. Papa no ne ne yere no hyee aseɛ suu dendenden bere a wohunuu se wɔn ba no aka baabi no. Afei ɔkɔree no kaa se "Wɔmfɔ bɔne ntua papa so ka".

Nsemmisa

- a. Da a edi kan a maame no hunuu ɔkɔree no, deɛ na ɔyeeɛ?
- b. Deɛ na ɔkɔree no yee abɔfra no?
- c. Mpre sen na maame no hunuu ɔkɔree no?
- d. Aden nti na da a edi kan no, maame no anka asem no ankyere ne kunu?
- e. Aden nti na papa no annye ne yere no asem no anni?
- f. Deɛ na ekyere se ɔkɔree no amma se ɔrebeye abɔfra no bɔne bi?
- g. Kyere asem yi ase: *kɔhuntee*.
- h. Deɛ nsem na ewɔ ayeseɛ yi mu a ekyere se abɔfra no awu?

- i. Kyere wei ase: *Wɔmfɔ bɔne ntua papa so ka.*
- j. Fa nsemfua a emmoro nson to ayɛsem yi din.

ɔFA III

Lexis and Structure

3. *Twere edin asemfua a ewɔ ɔkasamu a edidi soɔ yi biara mu.*

- a. Nnora ɔboroo abarimaa no.
- b. Anigyee wɔ ha.
- c. Wɔwɔ afuo.
- d. Mensa rekasa.
- e. Yehia asomdwoee.

Fa atwere mu nsenkyerenne a efata twere ɔkasamu a edidi soɔ yi mu biara yie.

- f. ɔde amango ankaa ne aborɔbe bae.
- g. Ghana ahenkuro ne nkran.
- h. Ehefa na wɔkɔee
- i. Papa no maa boatemaa sika.
- j. He, gyae

Twere edin nkyerekyeremu a ewɔ ɔkasamu a edidi soɔ yi mu biara mu.

- k. Maame no fura ntoma tuntum.
- l. Anomaa ketewa no tu kɔee.
- m. Wɔakum abirekyie keseɛ no.
- n. Papa no boroo ne babarima onihafɔɔ no.
- o. ɔbaa no wɔ atadeɛ dada bi.

Twere nsemfua a wɔasensane aseɛ no mu biara abirabɔ.

- p. Abɔfra no te fie no anim.
- q. Fa sika no hye adaka no ase.
- r. Papa sikani no aba.
- s. Kwaku resu.
- t. Tena ha.

PAPER 1 [40 Marks] 45 minutes

1. Sɛ wo dɔfo bi bɛsra wo awia na ɔrekɔ a, woma no

- A. due ne awɔ
- B. due ne wia
- C. due ne brɛ
- D. due ne nwunu

2. Sɛ wone obi rekɔ baabi na ɔdi kan na wokɔto no a, wokyea hyia no sɛ

- A. mema wo ahyia
- B. mema wo ɔduru
- C. nkyere ba
- D. mema wo akwaaba

3. Wɔwo abɔfra na ɔdi a, wotɔ ne din.

- A. adaduanan
- B. afe
- C. nnawɔtwe
- D. bosome

4. Akanfoɔ de wɔn babarima panin to ...

- A. abusuapanin
- B. agya nua panin
- C. agya kumaa
- D. agya papa

5. Sɛ ɔbarima ware a, ne yere maame nuanom yɛ ne

- A. nsenom
- B. koranom
- C. nkumaafoɔ
- D. nsenkumaa

6. Sɛ ɔbaa ware a, ne kunu nuammarima ye ne ...

- A. koranom
- B. nkontanom
- C. nsenom
- D. kununom

7. ɔbaa ware a, ne kunu nuammarima mma yɛ ne ...

- A. koramma
- B. nananom
- C. mmanoma
- D. mma

8. Nsuo ne nsa a wɔde sɔ abɔfra anom bere a wɔreto ne din no kyere

- A. ahoɔden
- B. anoteɛ
- C. nokɔrɛdie
- D. papa ne bɔne

9. Ntaafɔɔ akyiwadeɛ ne

- A. akokɔ
- B. kusie
- C. ɔtwe
- D. wansane

10. Akanman mu sɛ obi rewu a,

- A. wɔgu n'anom nsuo
- B. wɔde no to ne benkum so
- C. wɔnsɔ ne mu
- D. wɔ teatea no

11. Nnoɔma a Akanfoɔ de gya owufɔɔ kwan no wɔfrɛ no sɛn?

- A. Akatasodeɛ
- B. Akyɛdeɛ
- C. Asiedeɛ
- D. Nkradie

12. Sɛ obi de ka na ɔwu a, hwan na ɔtua ka no?

- A. Abusuapanin
- B. anuanom
- C. obiara ntua
- D. odiadefɔɔ

13. Kukuɔ a okunafoɔ kɔbɔ no kurotia no kyere sɛ

- A. ɔne ne kunu adi ntetemu
- B. ɔmpɛ kukuɔ no
- C. ne boa fu
- D. ɔnnidi bio

14. Ansa na wɔbɛgoro abaayewa bi bra no, wɔkɔbɔ hwan amannee?

- A. Abusuapanin
- B. ɔhenemmaa
- C. ɔhene
- D. Nananom

15. Sɛ wɔgoro abaayewa bi kyiribra a, ...

- A. ɛhyɛ abusua no animuonyam
- B. ɛma ɔbaa no nya dwetire
- C. ɛgu awofoɔ no anima se
- D. ɛma ɔbaa no nya kunu pa

16. Yeinom baako nka ɔhema adwuma ho.

- A. ɔsiesie nsem
- B. ɔtu ɔhene fo
- C. ɔtumi pa ɔhene
- D. ɔnoa ɔhene aduane

17. Nnipakuo yi mu baako nni dwuma wɔ Akanfoɔ asennie mu.

- A. Adansefoɔ
- B. Lɔyafoɔ
- C. Agyinatufɔ
- D. Badwafɔ

18. Sɛ Akanfoɔ retu agyina wɔ asennie mu a, na ɛkyere sen?

- A. Wɔrekɔbisa aberewa
- B. Wɔrekɔdidi aba
- C. Wɔatu asem no ahyɛ da
- D. Wɔregye wɔn ahome

19. Hwan na ɔhwe ɔhene fotoɔ so?

- A. Ankɔbeahene
- B. Gyaasehene
- C. Sannaahene
- D. Kurontihene

20. Hwan na ɔyan ɔhene atumpan?

- A. ɛsen
- B. ɔkyerema
- C. Abrafoɔ
- D. Mmensonfoɔ

21. Aboa ben na Kumawufɔ de di Papa afahye?

- A. ɔsono
- B. ɔtwe
- C. Nantwie
- D. Wansane

22. Nam dodɔ nkwan.

- A. nsee
- B. see
- C. resɛɛ
- D. bɛsɛɛ

23. ɔdehyɛ anko a

- A. ɛmfa obiara ho
- B. mpanin dwane
- C. akɔa dwane
- D. mpanin bisa no

24. su agyenkuku su a ne to pae.

- A. Apatuprɛ
- B. Aserewa
- C. Aburuburo
- D. Akyem

25. Agya adeɛ bi wɔ hɔ ɔrebɛwu a gye sɛ okra ne maame. ɛye

- A. kanea
- B. ɛgya
- C. bokyea
- D. mankese

26. Agya adeɛ bi wɔ hɔ ɛnni ani nso ɛtumi wura tokuro biara mu. ɛye deen?

- A. ɔwɔ
- B. Okusie
- C. Nsuo
- D. Paneɛ

27. Nsaguo mu no yehyira yen

- A. adɔfo
- B. nsamanfoɔ
- C. atamfo
- D. akɔmfoɔ

28. Nsaguo mu no yetaa sre nneema a edidi soɔ yi gye se

- A. siadeɛ
- B. nhyira
- C. nnome
- D. onyinkyere

29. Apoɔ ye fa a wɔhye no wɔ Takyiman ne

- A. Dɔmaa
- B. Wankyi
- C. Kintampo
- D. Sunyane

30. ye afahye a wɔde huro kɔm.

- A. Aboakyere
- B. Ohum
- C. Adɛɛ Kɛse
- D. Akwanbo

31. Abɔfra a wɔatwa ne tiri mpɛsɛmpɛsɛ ye

- A. ɔbosomma
- B. aboatia ba
- C. ɔkɔmfo ba
- D. ɔdehyeɛ

32. Se ɔkanni bi ani gye a ɔfira ntoma

.....

- A. fitaa
- B. tuntum
- C. kɔkɔɔ
- D. kuntunkuni

33. Se ɔbɔfoɔ kɔ wuram a deɛ ɔye de hye ɔkwan nso ne se

- A. ɔpae kwan so
- B. ɔtwitwa nnunsin a ɛwɔ kwan so
- C. ɔhye ɔkwan so nwura

D. ɔbotabota nnua ho

34. Akyekyedee wɔ anansesem mu gyina ho ma

- A. aniteɛ
- B. ntɔkwa
- C. asomdwoee
- D. manso

35. Yɛfre bosome dubaako se

- A. Obubuo
- B. ɛbɔ
- C. ɔpɛpɔn
- D. Oforisuo

36. Hwehwe deɛ ɛda nso wɔ saa nsem yi mu.

- A. ɔgyefoɔ
- B. Ofori
- C. ɔpenima
- D. ɔpɛpɔn

37. Firi bere a obi bewu kɔpem bere a wɔbesie no ye

- A. ayipa
- B. ayiseɛ
- C. ahosiesie
- D. dɔteyie

38. Amannee a wɔye ma obi a ne kunu anaa ne yere awu ye

- A. ayeforohyia
- B. kuna
- C. awaregyeeɛ
- D. awareguo

39. ye nkra a ɛtwa toɔ ma awufoɔ ne ateasefoɔ.

- A. Awaregyeeɛ
- B. Ayeforohyia
- C. Ayiyɔ
- D. Awareguo

40. Obarima wu a deε odi adeε fa no

- A. sekan
- B. akonnwa
- C. agyapadeε
- D. tuo